

XE 10495/5

LA TABATIÉRO, suivi de LA CHEMINEIO.

PRIX : 25 centimes.

LA TABATIÉRO

CANSOUN PROUVENÇALO ,

PAR

LUC GUILLAUME.



1^{er} COUPLET.

Sieou marida , qu'un tron de l'er mi cure,
Car eri ben et me sieou derangea ;
M'arribo un tour qu'es fouesso ridicule ,
Ma frumo fach que mi faire enragea.
Toutis leis jour si levo la proumiero ,
En me disen de gus , de galoupin ,
Mi dich que l'ai roumpu sa tabatiero ,
Si gêno pas , va dich jusqu'eis vesin.

2^{me} COUPLET.

En vous parlan , Messiés , de moun mariagi ,
Me ma frumo vaqui coum'ei fach plan ,
Mi fet prisa que n'aviou pas l'usagi ,
Soun amitié mi venguet en prisan.
Mi counfiet subran sa tabatiero ,
En me disen agues de precooutien ;
Alors souartiet tout beoujus de la fiero ,
May oujourd'hui es en demoulitien.

XE 10495/5
LA TABATIÉRO, suivi de LA CHEMINEIO.

PRIX : 25 centimes.

LA TABATIÉRO

CANSOUN PROUVENÇALO ,

PAR

LUC GUILLAUME.



1^{er} COUPLET.

Sieou marida , qu'un tron de fer mi cure ,
Car eri ben et me sieou derangea ;
M'arribo un tour qu'es fouesso ridicule ,
Ma frumo fach que mi faire enragea.
Toutis leis jour si levo la proumiero ,
En me disen de gus , de galoupin ,
Mi dich que l'ai roumpu sa tabatiero ,
Si gêno pas , va dich jusqu'eis vesin.

2^{me} COUPLET.

En vous parlan , Messiés , de moun mariagi ,
Me ma frumo vaqui coum'ei fach plan ,
Mi fet prisa que n'aviou pas l'usagi ,
Soun amitié mi venguet en prisán.
Mi counfiet subran sa tabatiero ,
En me disen agues de precooutien ;
Alors souartiet tout beoujus de la fiero ,
May ooujourd'hui es en demoulitien.

3^{me} COUPLET.

Mi dich mandiant m'as roumpu ma proumiero ,
Arrangeo-ti , tampis s'as ges d'argen ,
Crounpo-mi n'en uno novo à la fiero ,
Mi fach rougi davant meis belleis gens.
Ero tout ce qu'avié de beou en doto ,
Despui lou jour que l'ai facho tounba ,
Se la visias aro es may que capoto ,
Car sa bouito l'escampo lou taba.

4^{me} COUPLET.

L'aoutre matin dedin sa tabatiero
Ai travailha may d'uno houro de tems ,
Oouriou vougu li poussa uno charniero ;
May ai coumpres qu'aro voulie plus ren.
Lai dich perquet tout lou jour mi mespriso ,
Tacho mouyen de ti descoustuma ,
Ta bouito es routo , abandouno la priso ,
Fay coumo you assageo de fuma

FIN.

(Propriété de l'Auteur).

LA CHEMINEIO DE LA VEOUSO

CANSOUN PROUVENÇALO,

PAR

LUC GUILLAUME.

1^{er} COUPLET.

Avant avieou ma chemineio
Que tiravo d'uno merveio,
Quan avieou moun paoure mari;
May lou mesquin ven de mourir,
L'oura deman quatre semanas,
Temouin toutis leis estageanos,
Que lou mesquin la ramounet;
Doueis jours après subran mouret.

2^{me} COUPLET.

Et deja despui s'es bouchado;
La sugeo reten la fumado,
Pouedi plus faire moun pan cuech,
Fouu que mi couchi senso fuech.
Avan mi fasieou de brasiero
Qu'ourien cooufa uno chooudiero.
Aro n'ourie per estre inquiet,
Fouu que tremoueri dins lou liech.

3^{me} COUPLET.

Ah! pleignet-mi, ve, paoure fremo,
Avieou un gros toupin de crêmo,
Per la teni caoudo la nuech,
La metterî prochi moun fuech.
Subran quand siguerî couchado,
La sugeo alors s'es alumado;
Mi fougue leou soouta d'ouo liech
Per ana cerqua leis poumpiers.

4^{me} COUPLET.

Aqui mi fagueri de bilo,
Poumpiers et sordats de la villo,
En li passan toutis dedin
N'an pas pousqu veire la fin.
Oh! siguerî may que capoto
En n'en vian un eme lei boto,
Que m'escampet, en tombant dedin,
La crêmo, et roumpet lou toupin.

5^{me} COUPLET.

An coundamna ma chemineio,
M'an dich qu'aro ero troou vieillo;
Sieou segu quan pas fach ententien
Qu'aviou fach de reparatien.
La senti pas ben ramounado,
Cresi qu'es encaro bouchado,
Va mettrai dessu l'armana,
Qu mi la vouu miés ramouna.

FIN.

(Propriété de l'Auteur).

